Walwneg

Iaith Romáwns o'r continwwm *langues d'oïl* yw **Walwneg** a siaredir yn ardal Walonia yn ne Gwlad Belg, mewn ambell pentref yng ngogledd Ffrainc, ac yn hanesyddol yng ngogledd-ddwyrain Wisconsin, UDA. Hon yw iaith frodorol y Walwniaid, sydd hefyd yn siarad tafodieithoedd Ffrangeg.

Llenyddiaeth

Prif erthygl: Llenyddiaeth Walwneg

Yng nghanol y 12g, ysgrifennwyd croniclau lleol a dramâu crefyddol yn Walwneg. Yn ddiweddarach, cyfansoddwyd caneuon, dramâu a libretos yn yr iaith. Sefydlwyd y *Société Liègeoise de Littérature Wallonne* yn 1856 i hyrwyddo llenyddiaeth Walwneg. Cafodd sillafu a gramadeg yr iaith Walwneg eu safoni gan ysgolheigion yn yr 20g, gan greu ffurf lenyddol fodern ar Walwneg.

*Eginyn erthygl sydd uchod am **iaith**. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Walwneg&action=edit).*

Wedi dod o "https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Walwneg&oldid=8258931"

Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 19 Mai 2019, am 22:56.

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach.